

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
ZAKONODAVNI ODBOR  
BROJ 28-2/14-3/2  
EPA 608 XXV  
Podgorica, 21. septembar 2015.godine

## SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 18.septembra 2015.godine, podnosi

### **I z v j e š t a j** **o razmatranju Predloga zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja**

1.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru, članu 27 kojim je propisano da se jamči pravo čovjeka i dostojanstvo ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine i članu 28 kojim je propisano da se jamči dostojanstvo i sigurnost čovjeka i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, njegova privatnost i lična prava.

2. Odbor je ocijenio sa devet glasova "za" i dva glasa "uzdržan" da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane :

#### **AMANDMAN 1**

„U članu 16 stav 2 riječ „uzimanja" briše se.

U stavu 2 u tački 1 ispred riječi „tkiva" dodaje se riječ „uzimanja".

## AMANDMAN 2

U članu 33 stav 4 poslije riječi: „kao i ” dodaje se riječ „registar”, a poslije riječi: „člana 30 stav 1” dodaje se riječ „tačka 4”.

## AMANDMAN 3

„U članu 35 stav 2 riječi: „bile pojave” brišu se.

## AMANDMAN 4

U članu 53 stav 2 riječi: „najmanje sljedeću” zamjenjuju se riječima: „sljedeću neophodnu”

## AMANDMAN 5

U članu 70 stav 1 u tač. 1 i 2 riječi: „presadivanje tkiva i ćelija” zamjenjuju se riječima : „presadivanje tkiva i/ili ćelija”.

## AMANDMAN 6

U članu 71 stav 1 u tački 2 riječ "ili" zamjenjuju se riječju "i".

U tački 16 riječi: „ 51 stav 1" zamijenjuje se brojem "1".

U tački 20 riječi:„ najmanje sljedeću" zamjenjuju se riječima: „sljedeću neophodnu".

U tački 25 poslije riječi:„ne zaključiti" dodaje se riječ „pisani".

U tački 37 riječ „ili" zamijenjuje se riječju "i".

## AMANDMAN 7

U članu 75 stav 1 tačka 3 riječi: „očuvanja i transporta tkiva i ćelija" zamjenjuju se riječima: „očuvanja, transporta i prijema tkiva i ćelija"

U tački 5 poslije riječi „testiranja" dodaje se zarez i riječi: „koja evidentira i čuva u zdravstvenom kartonu davaoca, u skladu sa zakonom".

U tački 8 riječi: „sa pravom" zamjenjuju se riječima: „o pravu".

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA , PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština posebno ne odlučuje .

Takođe, Odbor je konstatovao da u predloženom zakonu postoje pravno - tehničke greške koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasio se predlagač zakona, pa na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog Predloga zakona.

U pitanju sa sledeće pravno - tehničke korekcije :

U nazivu zakona potrebno je izbrisati \*

U članu 70 st. 1 i 2 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

U članu 71 st. 1 i 2 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

U članu 72 st. 1 i 2 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

U članu 73 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

U članu 74 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

U članu 75 stav 1 poslije riječi: „ kaznom" dodaju se riječi: „u iznosu".

4. Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore . Razlog za predloženo odlučivanje Odbor nalazi u činjenici što materija, koja se reguliše ovim Predlogom zakona predstavlja način ostvarivanja sloboda i prava građana.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

6. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora

